



PARTIT OCCITAN

Comitat de l'Albigés

B.P. 28 - 81370 SAINT SULPICI LA PUNTA

Contacte pòrtaparaula ☐ Na Marti-Daunís ☐ 06.83.24.87.15

corrièr electronic ☐ poc.albiges@wanadoo.fr

Comunicat de premsa N° 1105

Sant Sulpici lo ☐ 17 d'agost de 2005

Per una gestion rasonada de l'aiga.

Occitània patís un estiu particularament sec. Caca jorn son annonciadas maitas restriccions dins l'usatge de l'aiga. Es evident que los aleàs climatiques son pas solets responsables de la situacion. Las politicas menadas desempuèi mantunas decenias i son per quicòm, an una indenegabla responsabilitat dins la «*sècada*» actuala. ☐

- desenvolopament d'una milhicultura intensiva basada subre l'irrigacion (85% de l'aiga consumida en estiu en Centrocitània e los 2/3 d'aquesta aiga pas que pel milh-cabòlh).
- Multiplicacion dels barratge censats gerir las «*ressorgas en aiga*».

Los rius assecats, de mai en mai nombroses cada estiu, allòc de portar a la vigiléncia, servisson, al contrari, d'arguments als promotors de barratges-restancas novèls. D'un autre latz, los agricultors irrigaires, ja bravament subvencionats, son encoratjats, per un prètz de l'aiga plan inferior a lo dels autres utilisators, a contunhar dins la cultura d'unas produccions inadaptadas al país. Las autoritats politicas butan los particulars als estalvis mentre que fan pas res, plan lo contrari, per limitar l'irrigacion. La Lei futura subre l'aiga enança pas cambiaments vertadièrs en matèira de pollucion e de consomacion per l'agricultura intensiva. Pr'aquò, i a alternativas a l'agotament de las resèrvas en aiga e al lessivatge de las tèrras. Alavetz, conven ara de substituir a l'agricultura que nos es impausada, una politica d'ajuda a las agriculturas biologica e rasonada.

Lo **Partit occitan** demanda una vertadièra presa en compte de l'environment per la politica agricòla e lo respècte de l'interés general dins la gestion de l'aiga. Demanda que l'article 6 de la resolucio N° 1222 de l'Amassada parlamentària del Conselh de l'Euròpa siá escrupulosament aplicat. Aqueste convida los govèrnamentals dels Estat associats a encoratjar los agricultors a cultivar d'unas varietats tradicionalas mai adaptadas al climat local, a utilizar d'unas tecnicas d'irrigacion mens golardas en aiga (micro-irrigacion, «*fertigacion*», etc...), e a adaptar la produccion agricòla a las disponibilitats idricas.

Pour une gestion raisonnée de l'eau.

L'Occitanie connaît un été particulièrement sec et chaque jour sont annoncées de nouvelles mesures de restriction d'usage de l'eau. Les aléas climatiques ne sont pas les seuls responsables de la situation. Les politiques menées depuis plusieurs décennies ont une large responsabilité dans la "sècheresse" actuelle:

- *développement d'une maïsiculture intensive basée sur l'irrigation (85% de l'eau consommée en été en Midi-Pyrénées, dont 2/3 pour le maïs grain).*
- *multiplication des barrages censés gérer la "ressource en eau".*

Los sòls combats perduts d'avança, son los que son pas jamai estats entemenats.

Les rivières asséchées, de plus en plus nombreuses chaque été, loin de tirer le signal d'alarme, servent d'argument aux promoteurs de nouveaux barrages réservoirs. D'un autre côté, les irrigants, déjà lourdement subventionnés, sont encouragés dans des productions inadaptées au pays, par un prix de l'eau très inférieur à celui des autres utilisateurs. Les autorités politiques incitent les particuliers à l'économie, mais rien n'est fait, au contraire, pour limiter le recours à l'irrigation. La future Loi sur l'eau ne favorise pas de véritables changements en matière de pollution et de consommation pour l'agriculture intensive. Pourtant il y a des alternatives à l'épuisement des ressources en eau et au lessivage des terres, il convient de substituer à la politique qui nous est proposée, une politique d'aide aux agricultures biologique et raisonnée.

*Le **Partit Occitan** demande une véritable prise en compte de l'environnement par la politique agricole et le respect de l'intérêt général dans la gestion de l'eau. Il demande que l'article 6 de la résolution N° 1222 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe soit scrupuleusement appliqué. Celui-ci invite les gouvernements des Etats membres à encourager les agriculteurs à cultiver des variétés traditionnelles plus adaptées au climat local, à utiliser des techniques d'irrigation moins consommatrices d'eau (micro-irrigation, «fertigation», etc.), et à adapter la production agricole aux disponibilités hydriques.*

© CIEL d'Oc – Avoust 2005